

Na osnovu Odluke Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko građevinskog kamena gabra na lokalitetu „Findik“ Općina Jablanica („Službene novine HNK“, broj: 3/16,10/16), te na osnovu člana 31. Zakona o koncesijama Hercegovačko - neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 1/13, 7/16)

VLADA HERCEGOVAČKO NERETVANSKOG KANTONA

(u daljem tekstu Koncesor), sa sjedištem u Mostaru, Stjepana Radića 3, identifikacijski broj Vlade: 4227310410003, koju zastupa Ministar privrede Hercegovačko - neretvanskog kantona Željko Laketić

i

privredno društvo „GABRO-LIT” d.o.o. Konjic, sa sjedištem u Konjicu, Ovčari br. 69, identifikacijski broj: 4227291010007 (u daljem tekstu Koncesionar), kojeg zastupa direktor društva Rizvanović Elvir,

dana 16.05.2017. godine godine, sklopili su

U G O V O R

O

K O N C E S I J I

**za eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko građevinskog kamena gabra
na lokalitetu „Findik“ Općina Jablanica**

1. PREDMET UGOVORA**Član 1.**

(1) Ovim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor) Koncesor daje, a Koncesionar preuzima pravo na eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko građevinskog kamena gabra na lokalitetu „Findik“, na području Općine Jablanica.

(2) Eksploatacija arhitektonsko građevinskog kamena gabra će se obavljati na lokaciji iz stava (1) ovog člana, na prostoru omeđenom koordinatama:

TAČKA	Y	X
A	6 478 023.20	4 837 426.66
B	6 477 775.00	4 837 475.00
C	6 477 622.89	4 837 845.55
D	6 477 814.95	4 838 357.44
A1	6 478 155.00	4 838 345.00
A'	6 477 922.00	4 837 670.00

koji prostor je površine cca 27,94 ha, i nalazi se na dijelu k.č. broj 2725 i 3054 K.O. Jablanica, u kojem su bilanse rezerve mineralne sirovine prema Rješenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, broj: UP/I-06-18-310/08 od 26.02.2009. godine:

Klasa rezervi	Kategorija	Geološke rezerve (m ³)	Iskoristivost stijenskog masiva (%)	Udio sirovog bloka (m ³)
Bilansne	A	73.118	6	4.387
Bilansne	B	182.510	6	10.951
Bilansne	A+B	255.628	6	15.338
Bilansne	C ₁	226.880	6	13.613
Bilansne	A+B+C₁	482.508	6	28.951
Potencijalne	C ₂	195.603	1,5	2.934

(3) Ovim ugovorom daje se pravo na eksploataciju ukupno 28.951 m³ mineralne sirovine arhitektonsko građevinskog kamena gabra.

2. OPĆE OBAVEZE KOCESIONARA**Član 2.**

(1) Koncesionar je obavezan obavljati djelatnost predmeta koncesije u skladu sa uslovima i standardima za obavljanje djelatnosti koji su propisani Zakonom o rudarstvu Hercegovačko – neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 7/11,9/12), Zakonom o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 1/13, 7/16) i ostalim propisima koji regulišu oblast eksploatacije mineralnih sirovina, kao i glavnim rudarskim projektom.

(2) Zakonski propisi i standardi koji regulišu pitanja zaštite okoline, prostornog planiranja, šumarstva, vodoprivrede i zaštite na radu, su također obavezujući za koncesionara.

Član 3.

Koncesionar je obavezan da podnese zahtjev za izdavanje dozvole za eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko građevinskog kamena gabra na lokalitetu „Findik“ na području Općine Jablanica kod nadležnog organa u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Član 4.

(1) Sve dozvole/saglasnosti koje su propisane posebnim zakonima, a koje je Koncesionar obavezan pribaviti prije početka korištenja koncesije, iste će pribaviti na svoj trošak i na svoj rizik.

(2) Koncesionar je obavezan da se u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora

obradi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po pitanju obaveze koncesionara za ishodovanje dozvole za promjenu namjene zemljišta/krčenje šume shodno Odluci Vlade Federacije o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko („Službene novine Federacije BiH“ broj: 108/12).

(3) Ministarstvo privrede će, u skladu sa zakonskim propisima, a u okviru svojih nadležnosti, pružiti Koncesionaru podršku u realizaciji obaveza iz stava (2) ovog člana.

(4) Koncesionar se obavezuje dostavljati Ministarstvu privrede HNK dozvole/saglasnosti iz stava (1) i (2) ovog člana, u roku 7 (sedam) dana od dana njihovog pribavljanja, izuzev dozvola/saglasnosti za čije je izdavanje nadležno samo Ministarstvo privrede HNK.

Član 5.

(1) Koncesionar se obavezuje da će za vrijeme važenja ovog Ugovora poštovati uslove date u Zaključku Općinskog vijeća Općine Jablanica, broj: 02-02-130-11/14-XV od 30.01.2014. godine, s tim da:

- **uslov broj : 1.** (iskorištavanje jalovine i kamenog otpada, koji će nastati prilikom eksploatacije mineralne sirovine gabra) ne može biti dio ovog Ugovora, jer se jalovina i kameni otpad ne mogu eksploatirati, iz razloga što je dokumentacijom u predmetu koncesije na lokalitetu „Findik“ propisana samo eksploatacija arhitektonsko-građevinskog kamena,

- **uslov broj: 4.** (način i metode eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena) nije predmet ovog Ugovora, budući da će se način i metode eksploatacije mineralne sirovine gabra obraditi u Glavnom rudarskom projektu, a što je u skladu sa posebnim propisima iz oblasti rudarstva.

- **uslov broj: 18.** (eventualno postojanje tzv. sukoba interesa ako se na istom lokalitetu istovremeno vrši eksploatacija više sirovina) ne može biti dio ovog Ugovora, iz razloga što je dokumentacijom na osnovu koje se dodjeljuje koncesija na lokalitetu „Findik“ propisana jedino eksploatacija mineralne sirovine gabra kao arhitektonsko-građevinskog kamena,

- **uslov broj 23.** (koncesijska naknada za mineralnu sirovinu odnosno kameni otpad i jalovinu), ne može biti uređena na način predviđen uslovom broj 23., iz razloga što je koncesijska naknada uređena posebnim članovima ovog Ugovora, u skladu sa važećim propisima.

(2) Koncesionar se obavezuje da će za vrijeme važenja ovog Ugovora poštovati uslove date u Saglasnosti Šumarstva „Srednje Neretvanskog” d.d. Mostar, broj: 15-r/15 od 06.02.2015. godine.

Član 6.

Za vrijeme važenja ovog Ugovora zemljište označeno u članu 1. stav (2) Ugovora Koncesionar će koristiti isključivo u svrhu eksploatacije mineralne sirovine arhitektonsko građevinskog kamena gabra.

Član 7.

(1) Koncesionar je dužan snimiti i obračunati ukupne otkopane količine materijala i odložene količine jalovine i gabra kao tehničko – građevinskog kamena.

(2) Kod obračuna odložene jalovine i gabra kao tehničko – građevinskog kamena, Koncesionar je dužan uzeti u obzir koeficijent rastresitosti.

(3) Ukoliko se geodetski snimak otkopane količine materijala i odložene količine jalovine i gabra kao tehničko – građevinskog kamena značajno razlikuju u odnosu na potvrđene rezerve od 6% iskoristivosti stijenske mase, za obračun otkopanih količina gabra kao arhitektonsko – građevinskog kamena uzet će se podaci iz geodetskog elaborata otkopanih količina materijala i odloženih količina jalovine i gabra kao tehničko – građevinskog kamena.

Član 8.

(1) Za cijelo vrijeme trajanja koncesije Koncesionar neće davati drugim pravnim ili fizičkim licima da u njegovo ime i/ili za njegov račun eksploatišu predmet koncesije.

(2) Koncesionar je jedini odgovoran za sve radnje, radove i aktivnosti trećih lica u vezi sa vađenjem mineralne sirovine, za koje je ova koncesija izdana.

Član 9.

(1) Nađene predmete u okviru eksploatacionog polja, koji predstavljaju historijske, kulturne ili prirodne vrijednosti Koncesionar je dužan bez naknade predati Koncesoru.

(2) Ako bi dalje izvođenje radova moglo ugroziti cjelinu odnosno vrijednost nađenih predmeta Koncesionar je dužan obustaviti radove i o tome odmah pismeno obavijestiti organ nadležan za poslove zaštite historijskih, kulturnih i prirodnih vrijednosti i tražiti od istoga utvrđivanje potrebe za obustavom radova.

(3) U slučaju da organ nadležan za poslove zaštite historijskih, kulturnih i prirodnih vrijednosti obustavi radove, u skladu sa stavom (2) ovog člana, Koncesionar je dužan, u roku od tri dana od dana prijema akta o obustavi, pismeno obavijestiti organ nadležan za nadzor nad provođenjem Ugovora.

Član 10.

Ukoliko se zbog obustave iz člana 9. Ugovora radovi ne nastave u roku od 90 dana, ugovorne strane će pristupiti izradi Aneksa Ugovora, sa ciljem pronalaženja adekvatnog rješenja koje bi omogućilo zaštitu investicije Koncesionara i nastavak realizacije Ugovora.

Član 11.

Koncesionar je dužan, u slučaju prestanka koncesionog odnosa, odmah, a najdalje u roku od tri dana, napustiti eksploataciono polje, u skladu sa važećim zakonima i uslovima iz predmetnih odobrenja, rješenja, elaborata i projekata.

Član 12.

(1) Koncesionar je dužan, prema glavnom rudarskom projektu, u kontinuitetu vršiti sanaciju zemljišta i tehničku rekultivaciju devastiranih površina nastalih uslijed rudarskih radova, kao i provesti mjere obezbjeđenja kako bi se trajno isključile opasnosti po život i zdravlje ljudi i imovine i mogući uzročnici zagađenja okoline, odnosno štete na objektima i okolini.

(2) Koncesionar je dužan rekultivaciju iz stava (1) ovog člana izvršiti za vrijeme trajanja koncesije.

Član 13.

Koncesionar je dužan pri izvođenju rudarskih radova preduzimati mjere zaštite na radu, zaštite života i zdravlja građana kao i obezbjeđenja imovine, te i druge mjere zaštite u skladu sa glavnim rudarskim projektom i posebnim propisima koji se odnose na ovu oblast.

Član 14.

Koncesionar je dužan zaštitu okoliša vršiti kroz primjenu mjera propisanih glavnim rudarskim projektom i važećom okolinskom dozvolom i posebnim propisima koji se odnose na ovu oblast.

Član 15.

Ako Koncesionar izvođenjem radova prouzroči štetu trećima, dužan je otkloniti uzrok, a štetu nadoknaditi.

Član 16.

Tokom trajanja koncesije Koncesionar će Ministarstvu privrede HNK godišnje, do 15.03. tekuće godine dostavljati slijedeće podatke za prethodnu godinu:

- podatke o cijenama mineralne sirovine arhitektonsko građevinskog kamena gabra po kojima Koncesionar istu prodaje;
- razvojne podatke;
- podatke o preduzetim mjerama zaštite iz članova 12., 13. i 14. Ugovora.

3. KONCESIONA NAKNADA

Član 17.

Koncesionar je dužan redovno plaćati koncesionu naknadu, u iznosu i na način utvrđen Ugovorom.

3.1. JEDNOKRATNA NAKNADA

Član 18.

(1) Jednokratna koncesiona naknada, koja predstavlja naknadu za dodijeljeno pravo na eksploataciju 28.951 m³ mineralne sirovine arhitektonsko građevinskog kamena gabra, iznosi 277.003,15 KM (slovima: dvijestotinesedamdesetsedamhiljadatrikonvertibilnemarka i 15/100).

(2) Jednokratnu koncesionu naknadu Koncesionar je obavezan platiti u ratama, na slijedeći način:

- a) prvu ratu koja iznosi 55.400,00 KM (slovima: pedesetpethiljadačetiristotine konvertibilnihmaraka) uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora;
- b) drugu ratu koja iznosi 27.700,40 (slovima: dvadesetsedamhiljadasedamstotina konvertibilnihmaraka i 40/100) uplatiti najkasnije do kraja 2017. godine;
- c) treću ratu koja iznosi 27.700,40 (slovima: dvadesetsedamhiljadasedamstotina konvertibilnihmaraka i 40/100) uplatiti najkasnije do kraja 2018. godine;
- d) četvrtu ratu koja iznosi 27.700,40 (slovima: dvadesetsedamhiljadasedamstotina konvertibilnihmaraka i 40/100) uplatiti najkasnije do kraja 2019. godine;
- e) petu ratu koja iznosi 27.700,40 (slovima: dvadesetsedamhiljadasedamstotina konvertibilnihmaraka i 40/100) uplatiti najkasnije do kraja 2020. godine;
- f) šestu ratu koja iznosi 27.700,40 (slovima: dvadesetsedamhiljadasedamstotina konvertibilnihmaraka i 40/100) uplatiti najkasnije do kraja 2021. godine;
- g) sedmu ratu koja iznosi 27.700,40 (slovima: dvadesetsedamhiljadasedamstotina konvertibilnihmaraka i 40/100) uplatiti najkasnije do kraja 2022. godine;
- h) osmu ratu koja iznosi 27.700,40 (slovima: dvadesetsedamhiljadasedamstotina konvertibilnihmaraka i 40/100) uplatiti najkasnije do kraja 2023. godine
- i) devetu ratu koja iznosi 27.700,35 (slovima: dvadesetsedamhiljadasedamstotina konvertibilnihmaraka i 35/100) uplatiti najkasnije do kraja 2024. godine

(3) O načinu uplate, broju računa i ostalim podacima o uplati koncesione naknade iz stava (1) ovog člana, Koncesor će obavijestiti Koncesionara pismenim putem.

Član 19.

(1) Garancija plaćanja prve rate jednokratne koncesione naknade iz člana 18. stav (2) Ugovora je безусловna bankarska garancija na prvi poziv u iznosu od 55.400,00 KM, sa rokom važenja jednakim roku plaćanja prve rate plus dodatnih tri mjeseca nakon isteka ugovorenog roka, a koju je Koncesionar dužan dostaviti u roku od tri dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

(2) U slučaju da Koncesionar iznos prve rate jednokratne koncesione naknade iz člana 18. stav (2) Ugovora uplati prije isteka roka za dostavu bankarske garancije iz stava (1) ovog člana, Koncesionaru prestaje obaveza dostave te bankarske garancije.

(3) Garancija plaćanja ostalih rata jednokratne koncesione naknade je безусловna bankarska garancija u vrijednosti svake pojedinačne rate sa rokom važenja jednakim roku plaćanja te pojedinačne rate plus dodatnih tri mjeseca nakon isteka ugovorenog roka za plaćanje te pojedinačne rate na koju se garancija odnosi.

(4) Garancije iz stava (3) ovog člana, osim garancije plaćanja druge rate, Koncesionar je dužan dostavljati za svaku pojedinačnu ratu najkasnije do 01. 03. one godine u kojoj se pojedinačna rata plaća, a u slučaju da Koncesionar iznos te rate uplati prije isteka roka za dostavu bankarske garancije, Koncesionaru prestaje obaveza dostave te bankarske garancije.

(5) Garanciju plaćanja druge rate Koncesionar je dužan dostaviti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Ugovora, a u slučaju da Koncesionar iznos te rate uplati prije isteka

roka za dostavu bankarske garancije, Koncesionaru prestaje obaveza dostave te bankarske garancije.

3.2. TEKUĆA (GODIŠNJA) NAKNADA

Član 20.

(1) Obaveza Koncesionara da Koncesoru plaća tekuću (godišnju) koncesionu naknadu nastaje i traje za vrijeme trajanja koncesije u smislu člana 25. stav (2) i (3) Ugovora.

(2) Tekuća (godišnja) koncesiona naknada se izračunava na način da se ukupna količina iskopane mineralne sirovine pomnoži sa koeficijentom vrijednosti (cijenom), a sve u skladu sa Odlukom o načinu utvrđivanja, načinu i rokovima plaćanja koncesione naknade za eksploataciju mineralnih sirovina na području Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 2/14) i shodno Listi mineralnih sirovina sa koeficijentima vrijednosti (cijenama) za izračunavanje tekuće (godišnje) naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za odgovarajuću godinu.

(3) Koeficijent vrijednosti (cijena) mineralne sirovine za svaku pojedinačnu obračunsku godinu utvrđivat će se shodno aktima iz prethodnog stava, i činit će sastavni dio ovog Ugovora.

Član 21.

(1) U cilju utvrđivanja visine tekuće (godišnje) koncesione naknade, Koncesionar za svaku kalendarsku godinu trajanja koncesije, na osnovu rudarske, geološke i planske dokumentacije, utvrđuje godišnji plan eksploatacije mineralne sirovine, na koji Ministarstvo privrede daje saglasnost.

(2) Godišnji plan iz stava (1) ovog člana, Koncesionar je dužan dostaviti Koncesoru najkasnije do 01.03. tekuće kalendarske godine za godinu za koju se dostavlja godišnji plan eksploatacije.

(3) Za prvu kalendarsku godinu trajanja koncesije Koncesionar će Koncesoru dostaviti plan eksploatacije za period od početka korištenja predmeta koncesije (u smislu člana 25. stav (2) Ugovora) do kraja te kalendarske godine. Ovaj plan eksploatacije Koncesionar će dostaviti Koncesoru u roku od 15 (petnaest) dana od dana početka korištenja predmeta koncesije.

Član 22.

(1) Tekuću (godišnju) koncesionu naknadu Ministarstvo privrede obračunava na osnovu utvrđivanja činjeničnog stanja na kraju svake kalendarske godine trajanja koncesije, a najdalje do 31.01. naredne kalendarske godine u odnosu na godinu za koju se naknada obračunava.

(2) Ukoliko utvrđivanjem činjeničnog stanja Ministarstvo privrede utvrdi da je količina iskopane mineralne sirovine manja od količine utvrđene u godišnjem planu eksploatacije iz člana 21. Ugovora, onda osnovica za obračun tekuće (godišnje) naknade ne može biti manja od 70% od količine utvrđene planom.

(3) Ukoliko utvrđivanjem činjeničnog stanja Ministarstvo privrede utvrdi da je količina iskopane mineralne sirovine veća od količine utvrđene u godišnjem planu eksploatacije iz člana 21. Ugovora, Koncesor i Koncesionar se obavezuju da će zaključiti aneks Ugovora kojim će ugovoriti način, rok i sredstvo obezbjeđenja plaćanja nastale razlike iznosa tekuće (godišnje) koncesione naknade u odnosu na godišnji plan eksploatacije.

(4) Naknadu iz stava (1) ovog člana Koncesionar je dužan platiti najkasnije do 01.03. naredne kalendarske godine u odnosu na godinu za koju je naknada obračunata, a o načinu uplate, broju računa i ostalim podacima o uplati koncesione naknade iz stava (1) ovog člana, Koncesor će obavijestiti Koncesionara pismenim putem

Član 23.

(1) Garancija plaćanja tekuće (godišnje) koncesione naknade je безусловna bankarska garancija u vrijednosti predviđene (godišnje) naknade izračunate na osnovu godišnjeg plana iz člana 21. stav (1) Ugovora, sa rokom važenja jednakim roku plaćanja te naknade plus dodatnih tri mjeseca nakon isteka toga roka.

(2) Garanciju iz stava (1) ovog člana Koncesionar je dužan dostaviti za svaku kalendarsku

godinu trajanja koncesije, do 31.03. tekuće godine na koju se garancija odnosi.

(3) Za prvu kalendarsku godinu trajanja koncesije Koncesionar će Koncesoru dostaviti безусловnu bankarsku garanciju u vrijednosti tekuće (godišnje) naknade prema planu eksploatacije iz člana 21. stav (3) Ugovora, sa rokom važenja jednakim roku plaćanja te naknade plus dodatnih tri mjeseca nakon isteka toga roka. Ovu bankarsku garanciju Koncesionar će dostaviti Koncesoru u roku od 30 dana od dana početka korištenja predmeta koncesije.

Član 24.

(1) Početno stanje predmeta koncesije (geodetski premjer, fotografije), utvrdit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana početka korištenja predmeta koncesije i činit će sastavni dio Ugovora.

(2) Koncesionar se obavezuje da će utvrđivanje početnog stanja predmeta koncesije izvršiti na svoj trošak.

4. ROK TRAJANJA KONCESIJE

Član 25.

(1) Koncesija se dodjeljuje na period od 24 (dvadesetičetiri) godine.

(2) Početak korištenja predmeta koncesije, odnosno rok trajanja koncesije, počinje danom konačnosti rješenja kojim se Koncesionaru odobrava izvođenje radova prema rudarskom projektu.

(3) Koncesija prestaje istekom dvadesetičetiri godine od dana početka korištenja predmeta koncesije.

5. PRESTANAK KONCESIONOG ODNOSA

Član 26.

Koncesioni odnos prestaje:

- a) istekom roka koji je određen Ugovorom,
- b) otvaranjem stečajnog postupka nad Koncesionarom,
- c) prestankom postojanja predmeta koncesije;
- d) raskidom Ugovora o koncesiji;
- e) otkupom koncesije;
- f) oduzimanjem koncesije.

Član 27.

Kada nastupi jedan od razloga prestanka koncesionog odnosa, iz člana 26. tačke b) i c) organ nadležan za nadzor nad provođenjem Ugovora podnosi prijedlog Koncesoru za donošenje Odluke o prestanku koncesionog odnosa, u skladu sa članom 40. Zakona o koncesijama HNK.

Član 28.

(1) U slučaju prestanka koncesionog odnosa iz razloga navedenih u članu 26. Ugovora, Koncesor i Koncesionar su saglasni da sve novčane obaveze koje su izvršene neće biti predmet povrata.

(2) U slučaju prestanka koncesionog odnosa iz razloga navedenih u članu 26. Ugovora, Koncesionar je dužan izmiriti obaveze plaćanja tekuće (godišnje) koncesione naknade, zaključno sa posljednjim mjesecom u kojem je koristio predmet koncesije, bez obzira na ukupan broj dana u tom mjesecu, a sve u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema odluke o prestanku koncesije, odnosno rješenja o oduzimanju koncesije, odnosno dana raskida ili otkupa Ugovora.

Član 29.

Danom prestanka koncesije prestaje pravo Koncesionara na korištenje eksploatacije mineralne sirovine arhitektonsko građevinskog kamena gabra na lokalitetu „Findik“, na području Općine Jablanica.

5.1. RASKID KONCESIONOG UGOVORA

Član 30.

Ugovor o koncesiji će se raskinuti ako:

- a) je Koncesionar nesolventan ili bankrotira;
- b) Koncesionar ili Koncesor ne ispunjava obaveze iz Ugovora u ugovorenim rokovima;
- c) je pravosnažnom sudskom presudom Koncesionaru zabranjeno obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije;
- d) Koncesionar nije u roku započeo, odnosno završio radove koje je trebao izvesti prema Ugovoru;
- e) Koncesionar samovoljno mijenja uslove pod kojima je dodijeljena koncesija;
- f) Koncesionar ne plaća ili neredovno plaća koncesionu naknadu, u roku od 3 (tri) mjeseca;
- g) Koncesionar dvije godine za redom iskopa na godišnjem nivou manje od 70% količine sirovine utvrđene planom eksploatacije za tu godinu;
- h) se vršenjem koncesijske djelatnosti dovodi u opasnost životna sredina ili zakonom zaštićena područja i objekti, koja se u vrijeme davanja koncesije nije mogla predvidjeti;
- i) u slučaju nemogućnosti obavljanja djelatnosti zbog znatnijeg oštećenja predmeta koncesije.

Član 31.

Ugovorne strane Ugovor mogu raskinuti jednostrano ili sporazumno.

Član 32.

Kod raskida Ugovora Koncesionar je dužan, o svom trošku, izvršiti nužne radove koje mu, u skladu sa važećim zakonima, naloži Koncesor.

5.2. ODUZIMANJE KONCESIJE

Član 33.

(1) Oduzimanje koncesije vrši se ako:

- a) Koncesionar ne obavlja koncesionu djelatnost duže od godinu dana;
- b) Koncesionar ne izvršava Ugovorom preuzete obaveze;
- c) se obavljanjem koncesione djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi, a mjere predviđene posebnim propisima i Ugovorom nisu dovoljne da se to spriječi.

(2) Kada nastupi slučaj iz prethodnog stava, organ nadležan za nadzor nad provođenjem Ugovora o tome obavještava Koncesora, koji zatim donosi rješenje kojim se koncesija oduzima od Koncesionara.

5.3. OTKUP KONCESIJE

Član 34.

Koncesioni odnos može prestati otkupom koncesije od strane Koncesora ako to nalaže opći interes, a pod uslovima i na način utvrđen propisima o eksproprijaciji.

6. PRENOS KONCESIJE

Član 35.

(1) Koncesiona prava iz Ugovora mogu se prenijeti na drugo pravno lice, u skladu sa Zakonom o koncesijama, o čemu se zaključuje poseban ugovor, na koji saglasnost daje Koncesor.

(2) Ugovor o prenosu koncesije zaključen bez saglasnosti Koncesora ništav je.

(3) Koncesor i Koncesionar se obavezuju da se prenos koncesije iz stava (1) ovog člana neće vršiti u periodu od 8 godina od dana stupanja na snagu Ugovora.

7. VIŠA SILA

Član 36.

Pod višom silom smatrat će se rat, konflikti slični ratu, oružane borbe, elementarne nepogode, prirodni procesi i drugi događaji objektivno izvan kontrole ugovornih strana, a koji ih sprječavaju da izvršavaju obaveze i/ili ostvaruju prava iz Ugovora.

Član 37.

Strana koja se poziva na višu silu dužna je o tome obavijestiti drugu stranu pismeno, najkasnije u roku 10 dana od dana nastanka, odnosno prestanka više sile.

Član 38.

U slučaju nastanka više sile, koncesiona prava i obaveze miruju od dana dostavljanja obavještenja iz člana 37. Ugovora do dana prestanka više sile.

8. NAČIN MEĐUSOBNOG IZVJEŠTAVANJA

Član 39.

O svim pitanjima vezanim za izvršenje obaveza iz Ugovora ugovorne strane će se pismeno izvještavati.

Član 40.

Koncesionar je dužan bez odgađanja obavještavati Koncesora o svakoj nepravilnosti ili nedostatku u izvršavanju Ugovora, o svakoj situaciji koja prijeti i/ili ugrožava izvršavanje Ugovora, te o drugim situacijama u skladu sa Ugovorom i pozitivnim pravnim propisima.

9. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODREĐABA UGOVORA

Član 41.

(1) Nadzor nad provođenjem Ugovora vrši Ministarstvo privrede Hercegovačko – neretvanskog Kantona.

(2) Ministar privrede može u pismenoj formi ovlastiti i drugo lice da obavlja provjeru rada Koncesionara.

(3) Nadzor nad ispunjenjem finansijskih prava i obaveza iz Ugovora obavlja Ministarstvo finansija Hercegovačko – neretvanskog kantona.

Član 42.

Organ ovlašten za vršenje nadzora iz člana 41. Ugovora dužan je predložiti Koncesoru donošenje Odluke o prestanku koncesijskoga odnosa i preduzimanju drugih odgovarajućih mjera u skladu sa Ugovorom i relevantnim pozitivnim propisima.

10. PRODUŽAVANJE UGOVORA

Član 43.

Ugovor o koncesiji može se produžiti u skladu sa Zakonom o koncesijama HNK, na period ne duži od polovine roka ugovorenog članom 25. stav (1) Ugovora.

11. RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 44.

(1) U slučaju da za vrijeme trajanja Ugovora dođe do spora između ugovornih strana, koji bi bio vezan za provođenje i/ili tumačenja odredaba Ugovora, ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove riješiti sporazumno.

(2) Ako se eventualni sporovi ne mogu riješiti na način utvrđen prethodnim stavom, za rješavanje sporova nadležan je Općinski sud u Mostaru.

12. SASTAVNI DIO UGOVORA

Član 45.

Sastavni dio Ugovora su:

- a) Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, broj: UP/I-06-18-310/08 od 26.02.2009. godine;
- b) Odluka Vlade Hercegovačko - neretvanskog kantona o dodjeli koncesije, broj: 01-1-02-766/16 od 07.04.2016.godine;
- c) Zaključak Općinskog vijeća Općine Jablanica, broj: 02-02-130-11/14-XV od 30.01.2014. godine;
- d) Saglasnost Šumarstva „Srednje Neretvanskog” d.d. Mostar, broj: 15-r/15 od 06.02.2015. godine.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

(1) Ovaj Ugovor sadrži 10 numerisanih stranica, sačinjen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

(2) Po jedan primjerak Ugovora dostavit će se: Ministarstvu finansija Hercegovačko - neretvanskog kantona, Općinskom sudu u Konjicu, Kantonalnom javnom pravobranilaštvu i Općini Jablanica, u roku od 8 dana od dana njegovog zaključivanja.

Član 47.

Na sve odnose koji nisu uređeni Ugovorom direktno se primjenjuju relevantni pozitivni propisi.

Član 48.

Strane u Ugovoru zadržavaju pravo aneksom Ugovora izmijeniti i/ili dopuniti Ugovor.

Član 49.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja objiju ugovornih strana.

Koncesionar
GABRO-LIT d.o.o. Konjic

direktor

Elvir Rizvanović

Koncesor
Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona

ministar

Željko Laketić

Broj: _____

Broj: 07-04-20-144-94/08